

LANGUE ET CULTURE REGIONALE  
Période : novembre 2020

Les élèves sont sensibilisés à la langue et à la culture régionale.

- chants,
- dances,
- jeux traditionnels,
- pratique de la langue, découverte d'albums en niçois,
- découverte du patrimoine culinaire,
- découverte du patrimoine architectural,
- échanges avec les classes bilingues et d'initiation,
- mise en place de projets

PLANNING DES CLASSES CONCERNEES (début 3 novembre)

Lundi MAT 3/ MAT 5

mardi MAT 2

jeudi MAT 1/ MAT 4

**1°/ Rituels :**

**Se présenter :**

**LOU MAGISTRE/ LU ESCOULAN/ LOU PICHOUN/ LA PICHOUNA**

**La date : JOU/ MES/ SESOUN**

**2°/ Quelques activités :**

**Jeux de couleurs**

**Jeux de comptage**

**3°/ ALBUM présenté**



**4°/ Chants**

**Countina (sur internet cansouneto)**

***Anen cerca d'erbeta***

*Anen cerca d'erbeta,*

*Pèr faire l'oumeleta,*

Viren-la,  
Tournen-  
l'oumeleta es en lou plat

***Cinq sòu***

Cinq sòu  
Lou bòu  
La vaca  
Lou pichin vedeu  
Guirin guirin

***Plòu, plòu***

Plòu, plòu, de faiòu,  
La galina, la galina  
Plòu, plòu, de faiòu,  
La galina, la galina a fach l'ou

***Bèu front***

Bèu front  
Bèus iue  
Nas de couan couan  
Bouca d'argen  
Menton flouri  
Guiri, guiri, guiri

***Batèu***

Batèu, batèu  
Soubre l'aiga, soubre l'aiga  
Batèu, batèu  
Sus la mer sies propi bèu

***Pichin limaçoun***

Pichin limaçoun  
A la sieu maioun  
Sus l'esquineta  
Cada fes que plòu  
Souòrte sus lou còu  
La sieu testeta.

***Ensin fan, fan, fan*** (sur l'air de : « ainsi font, font, font »)

Ensin fan, fan, fan,  
Li pichini mariota,  
Ensin, fan, fan, fan,  
Fan tre tour e pi s'en van !

***Pichina rateta*** (sur l'air de : « une souris verte »)

Pichina rateta,  
Coure en l'erbeta,  
La mi pilhi en la man  
E la caressi plan-plan,  
Li tiri la couha

Es ben malerouha  
Li tiri lu moustas  
Mi fa un gran pan de nas !

***Vira, vira pichin moulin*** (sur l'air de : « tourne, tourne petit moulin »)

Vira, vira pichin moulin,  
Pica dai man pichin bambin,  
Vola, vola pichin ancèu  
E denèda bèu pichin pei.

Pichin moulin a ben virat,  
Pichini man an ben picat,  
Pichin aucèu a ben voulat,  
E pichin pei ben denedat,

Vira, vira pichin moulin,  
Pica dai man pichin bambin,  
Vola, vola pichin aucèu  
E denèda bèu pichin pei.

**Chanson Cansoun « Nissa la Bella »**

Viva, viva, Nissa la Bella

O la miéu bella Nissa  
Regina de li flou  
Li tiéu viehi taulissa  
Iéu canterai toujou.  
Canterai li mountagna  
Lu tiéu tant ric decor  
Li tiéu verdi campagna  
Lou tiéu gran soulèu d'or.

**Toujou iéu canterai  
Souta li tiéu tounella  
La tiéu mar d'azur  
Lou tiéu cièl pur  
E toujou griderai  
en la miéu ritournella  
Viva, viva, Nissa la Bella.**

Canti la capelina  
La rosa e lou lilà  
Lou Pouòrt e la Marina  
Païoun, Mascouinà !  
Canti la soufieta  
Doun naisson li cansoun  
Lou fus, la coulouneta,

La miéu bella Nanoun.

Canti li nouòstri gloria  
L'antic e bèu calèn  
Dòu dounjoun li vitoria  
L'oudou dòu tiéu printemp !  
Canti lou vielh Sincaire  
Lou tiéu blanc drapèu  
Pi lou brès de ma maire  
Dòu mounde lou plus bèu.